

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI AVUI. DISSABTE, 1 DE MAI DE 1999

# Er Ajuntament de Vielha-Mijaran acòrde en plen redusir eth capitau de VIGESA

*Es grops dera oposicion critiquen era decision prenuda ja qu'opinen qu'atau se devalue de nau er equipament*


UAB  
CEDOC  
DIPÒSIT  
EGIRAL

III Er Ajuntament de Vielha-Mijaran s'amassaue era passada setmana en un des plens mès sarrats de punts per çò que tanh ara

presenta legislatura. Un des mès controvertits, tot e que finaument s'aprovèc damb eth vòt en contra d'Unitat d'Aran, siguec eth que hège refe-

rència ara reduccion deth capitau de VIGESA, empresa gestora deth Palai de Gèu, en un 35% eth valor des sues accions entà sajar d'establir

un equilibri entre eth patrimòni e eth sòn capitau social e contrarestar atau eth deficit generat pes instal·lacions.



Era session, ua des mès longues dera presenta legislatura, se hèc ena sala de plens der Ajuntament SILVIA PLÉRTOLAS

## LINEA NOCTURNA D'AUTOBUSI - TRANSPÒRT INTÈRN

## TOTI ES DIUENDRES E DISSABTES

### \*GESSUDA:

- Tàs 23.30 ores de Les damb arturada en toti es pòbles.
- Tàs 24.15 ores de Tredòs enquia Vielha damb arturada en toti es pòbles.

### \*TORNADA:

- Tàs 4.00 ores dera maitinada Vielha - Tredòs.
- Tàs 4.30 ores dera matinada Tredòs - Vielha - Les (damb arturada en toti es pòbles)

## Er Ajuntament de Les apraie eth carrèr d'Es Banhs

IV Era passada setmana començauen en Les es tra·balhs entara urbanisacion e gasificacion deth carrèr d'Es Banhs qu'ei eth qu'amie entara zòna esportiu deth pòble.

Aquestes obres compòrtent era collocacion de tuèus soterrats entara gasificacion, eth cambi des plumes d'aigua vielles per ues autes de naues, era construccion de dus trepaders, un a cada costat deth carrèr, er enllumenat damb eth plaçament de lumeners atau coma eth gondronatge deth tram.

Era inversion prevista entath condicionament deth carrèr d'Es Banhs ei d'uns dètz-e-nau milions e miei de pessetes des quaus era mitat les assumirà er Ajuntament de Les en tot qu'es auti son contemplats laguens deth PUOS.

### MIRALHEM-MOS

VIII Dempùs de dues setmanes d'obligada 'espiritualitat' tamb aparicions subernaturaus e miracles diuèrsi, òbra d'es sants de Bossòst e deth Crist de Salardú, aguesta secion retòrne tara vida vidanta e a cauishigar eth terra. Un solèr qu'ei eth terren de jòc dera Associacion de Petanca de Les, que tamb ua vintia d'ans amasse ja un centenat de sòcis, catorze des quaus son federadi. Era petanca ei un espòrt a on s'amassen leis fisiques tamb er edart, era fortuna tamb era desfortuna. Entre es bòles i a un estranh magnetisme que hè que s'atiren o se repèlen tamb era madeisha fòrça segontes era punteria o era fòrça de cadun. Non ei sonque ua qüestión d'encert, mès tanpoc de sòrt. Ua sorta d'elements, quauqu'uns d'eri estranhs ath factor uman, s'amassen entà formar un ensem d'edarts bric casuaus.

## ERA ENTREVISTA

Abbé Dumail  
ESCRIVAN

# “En libre i trapam informacion detalhada de monuments dedicats ara Mare de Diu”

Silvia Puértolas  
Antichan de Frontignes

*“Les Eglises du diocèse de Comminges, chapelles e monuments dédiés à Notre-Dame” ei eth titol deth libre que, escrit per Abbé Dumail, gessie en mes de març en mercat.*


En eth i podem trapar eth maxim de documentacion recuelhuda sus eth culte hèt ara Vèrge Maria en un sector delimitat pes frontères dera antica Diocèsi de Comenges. Aguest recuelh ei un testimoni escrit e fotografiat des glèises, capèles, imatges e uns auti monuments dedicadi ara Mare de Diu.

**Silvia Puértolas** Quina ei era finalitat d'aguest libre?

**Abbé Dumail.** Aufrir as visitaires des santuaris ua approximacion istorica e arqueologica e ua informacion precisa e detalhada que facilite eth sòn recorрут pes monuments. En libre i trapam ua descripcion detalhada que va des des entorns de Sant Gaudenç (Haute Garonne), es vals de Barousse, de Louron, d'Aure, des Nestes (Hautes-Pyrénées) e tanben dera Val d'Aran, cò qu'èra era antica diocèsi de Comenges.

**S.P.** Aguest trabalh de recèrca a estat plan laboriós.

**AD** I è trabalhat pendent es darrèri quaranta ans dera mia vida. È visitat es pòbles, è cercat e m'an ensenhat e assessorat es vesins e caperans des zones mercades. Era Val d'Aran la è includida en aguest libre dat qu'auie pertanhut ara Diocèsi de Comenges



SILVIA PUÉRTOLAS

enquiat 1801.

**S.P.** Mos centram ena Val d'Aran. A recorрут, entà parlar des sòns monuments, practicament toti es pòbles.

**AD** Ena practica totalitat des viles araneses compden damb bèth element qu'a veir damb era Vèrge Maria.

Coma exemple meteria era glèisa e ospitau de Nòsta Senhora de Montgarri, era capèla dera Mare de Diu des Desemparats de Montcorbau o era Mare de Diu deth Rosèr en Tredòs. En libre se i trapen recuelhuts e detalhats cada un des monuments catalogats en

## PERFIL

Er abat Dumail ei membre dera Société d'Histoire Religieuse de la France e de La Société des Études du Comminges. As sòns 84 ans, ja retirat deth sòn trabalh de caperan -es darrèri 42 ans les passau en pòble de Labarthe Inard, dedique bones estones ara escritura ena sua casa d'Antichan de Frontignes (França). Eth sòn prumèr trabalh editat en forma de libre a estat un recuelh, que l'a aucapat es darrèri quaranta ans dera sua vida. En libre i trapam documentacion sus glèises dera Diocèsi de Comenges e d'auti monuments dedicats ara Mare de Diu. Era Val d'Aran tanben a eth sòn espaci ena publicacion dat que formèc part d'aguesta diocèsi enquiat 1801.

base ara parròquia ara quau pertanhent. Eth capítol de referéncia ara Val d'Aran ei eth numerò dètz-e-sèt.

**S.P.** Mès eth libre ei sonque editat en francés.

**AD** Òc. Era vertat ei qu'aciu ei plan dificil d'edità-lo ven en occitan o en quinsevolha auta lengua. Era publicacion, se poirie díder que ja a gessut tath carrèr abantes a trauers d'ua entrèga per capítols en ua revista trimesadèra de Comenges. Eth libre damb eth recuelh de toti es capítols hè apuprètz un mes que s'a editat.

**S.P.** Guaires planes a?

**AD** Ues quate centes trenta apuprètz.

## PÒRTA DUBÈRTA

# “Es melhores estones deth dissabte peth maitin”

Santiago Temprado  
BARCELONA

**S**enhori Director:

Comenci eth mèn escrit en tot feliçità-lo pera fòrça, era suspresa e era eficàcia qu'era sua publicacion a produsit enes mieis informatius, molt especiaument de Barcelona. Son tanplan fòrça es personnes que me parlen der AUÉ e deth sòn contingut. Ei, entà jo, eth melhor dialòg entre cultures dera identitat e deth hèt diferenciu der aranés. Li

pogui ben assegurar qu'èm fòrça es que demoram era dimenjada, e mos lheuam plan illusionats eth maitin deth dissabte, tà crompar eth diari Avui damb eth suplement en aranés Aué.

Ei çò de prumèr que liegem, de començament a finau, donques mos parle de quauquarren estimat e que, maugrat era distancia e “Aqueries montanhes que tan nautes son, m'ampèishen de véder mens amors a on son”, coma ben ditz era cançon

de Mossèn Rafel Nart ena sua Pastorada, er Aué retalhe era distància, sauve era nautada des montanhes e mos apròpe ara nòsta estimada Val d'Aran.

Personaument, pogui assegurà-le que sauvi era collecció completa de toti es numeròs gessuts der Aué, e lo considèri ua valiosa hèt d'informacion e un des mès valerosi e mès viu archius dera vida actuau aranesa.

Feliciti er actuau Conselh Generau pera iniciatiua de publicar eth

prumèr diari en aranés damb er esforç que compòrtate manté-lo viu, actuau e subgestiu damb era riquesa e era varietat de tèmes, entrevistes, reportatges, rebrembes e articles qu'aufrís cada exemplar damb un equip de redaccion plan actiu e eficaç.

Les dongui es gràcies plan corauament, pr'amor qu'entre toti me hetz a passar damb er Aué, es mejores estones deth dissabte peth maitin. Plan arregràit.

JAUME VILALTA  
President  
CRISTINA COLL HUÍX  
Directora generalVICENT SANCHIS  
Director  
LLUÍS MARTÍNEZ  
Subdirector  
Redacció:  
SILVIA PUÉRTOLASProducció tècnica:  
JORDI PELÁEZ  
Publicitat:  
ALBERT BORRÀSCentraleta  
Tel.: 93-316 39 00 - Fax: 93-316 39 36  
Publicitat  
Tel.: 93-316 39 23 - Fax: 93-316 39 25  
Subscriptors  
Tel.: 93-316 39 44 - Fax: 93-316 39 15  
Distribució  
Tel.: 93-316 39 16 - Fax: 93-316 39 15  
Consell de Cent, 425 - 08009 BarcelonaTelefons a la Vall d'Aran  
Redacció: 609 50 92 02DI: B20.249-1976  
DIFUSIÓ CONTROLADA PER LOJD

# Er Ajuntament de Vielha-Mijaran redusís eth capitau de VIGESA en un 35 per cent

Era oposicion critique er acòrd ja que considère qu'aguesta reduccion servís entà devaluar un còp mès er equipament

Silvia Puertolas

VIELHA

Er Ajuntament de Vielha-Mijaran, amassat deluns en plen, decidie redusir eth capitau de VIGESA, empresa gestora deth Palai de Gèu, en un 35% eth valor des sues accions entà sajar d'establir un equilibri entre eth patrimoni e eth sòn capitania social e contrarestar atau eth deficit generat pes installations.

Aquesta decision, aprovada per majoria, siguec plan critica pes grops d'Unitat d'Aran (UA) e Convergència Democrática Aranesa (CDA), tot e qu'aguest darrer i votèc a favor. UA justifiquèc eth sòn vòt en contra dat qu'opinen qu'aguesta reduccion "devalue un viatge mès eth valor economic des installations".

CDA, critiquèc era manca de participation der Ajuntament entà sufragar eth deficit qu'arrossègue. Eth sòn portaveu, Pau Perdices, sostinèc: "qu'enes darreri presupòsti annaus der ajuntament non s'a includit ua partida destinada a ajudar a redusir es despenes deth Palai".

Un aute des punts aprovats

en plen, en aguest cas damb eth supòrt de toti es grops representants en Ajuntament, siguec eth que hège referència ara peticion der arquitècte tecnic der Ajuntament, Joaquim Obiols, dera sua dimission deth cargue. Aciu tanben s'acordèc sollicitar a Obiols era signatura d'un contracte temporau per dus mesi. Sus aguest ahèr, ja un viatge acabada era session, Unitat d'Aran anèc mès enllà. Eth sòn portaveu, Joan Riu, requeric er abandon deth cargue der arquitècte municipau, Mariano Gomà. Segontes Riu, "Gomà a estat un des responsables dirèctes des deficiéncies estructurals deth Palai de Gèu ath delà d'auer ues autes causes judiciables pendentes".

Uns auti des punts tractats e aprovats damb eth supòrt de totes es forces politiques siguieren: eth projecte d'urbanisacion e convocatòria de concors tà urbanizar era plaça Arnals qu'ei ath cant der espitau, era adjudicacion definitiu entath profitament de peisheus e era renauida deth contracte de loguer des locaus deth jutjat.

Tanben se sometèc a votacion er acòrd artenthat era



Era oposicion siguec molt critica en quauqui des punts dera session

SILVIA PUERTOLAS


passada setmana damb era empresa Prevenrisk, qu'a que veir damb era reobertura dera Estacion de Tuca atau coma un convèni entre Localret e Telefonica; aguesti dus ahèrs compdèren damb es vòts a favor de tot eth plenari.

Laguens des punts dera orde deth dia un des mès discutits siguec era recepcion, per part der Ajuntament, dera plaça Generalitat. Aciu i votèren en contra es grops UA, CDA e Gent d'Aran. Es tres partits coïcidiren en que non ei convenient recéber ua obra qu'encara non ei acabada deth tot. Totun, es vòts de UDA e PP siguieren sufisents entà aprova'c.

## Pendent

Ua des propòstes refusades siguec era que hège referència ara imposicion e ordenacion de contribucions especiales entara urbanisacion des carrers Sant Miquèu e Camin de Mont en Vilac.

En aguest plen, plan serrat de punts, ne demorèren




S'aprovèc redusir eth capital dera empresa gestora deth Palai

SILVIA PUERTOLAS

quauqu'uns sus era taula. Aguest ei eth cas dera cession deth Còto de Cò de Saforcada ath Consell Generau d'Aran, era suspension dera concessio de licéncias d'òbres entara construccio de cabanes en terren non urbanisable e

era adjudicacion definitiu des diuèrses parcèlles enes parçans deth Solan e Mijaran.

Aguesti ahèrs poiriens èster includits en pròpliu plen der Ajuntament de Vielha qu'ei previst que se hèque aguesta setmana.



Er Ajuntament convocarà un aute plen aguesta setmana

SILVIA PUERTOLAS

## AJUDEM ETH PÒBLE DE KOSÒVO

### CAMPANHA D'ARREMASSADA DE MATERIAU D'URGÈNCIA ENTÀS REFUGIATS KOSOVARS

#### LES-BOSSÒST

Enes respectius parcs de Pompiers deth 21 d'abriu enquiath 7 de mai de 18.00 a 21.00 ores.

C/ Sarriulèra, 12 (baishi) ath cant dera oficina de turisme. Botigues de comestibles, supermercats junhuts ara campanha. Deth 21 d'abriu enquiath 15 de mai.

VIELHA

# S'urbanise e gasifi que eth carrèr d'Es Banhs en Les

## Tot seguit se harà era plaça Querimònia

Redaccion  
VIELHA

**E**r Ajuntament de Les començaua era passada setmana es obres d'urbanisacion deth carrèr d'Es Banhs qu'ei eth qu'amie tath camp de fòtbol deth pòble.

Aquestes obres d'urbanisacion compòrtan era collocacion des tuèus sotterrars entara sua gasificacion, atau coma ja s'a hèt en uns auti carrers de Les, tanben er enllumenat

public damb eth plaçament de lumeners, eth cambi des plumes d'aigua vielhes per ues autes de naues, era construccion de dus trepaders a cada costat deth carrèr atau coma eth gondronatge deth tram.

Aquest via publica, qu'èra ua des principaus deth pòble a començaments de sègle dat que condisue ara zòna esportiu e tanben ar antic balneari, contunharà mantenguent es plataneres per çò que hè

ath marge dret en direccio ad aguesti dus punts, en cas dera zòna esportiu encara utilisada pes vesins.

Totun, non tot eth carrèr se modifique. Cau díder qu'era part que s'apraie ei era que va deth crotze coneishut coma Paissàs enquiat camp de fòtbol deth Les. Era rèsta de carrèr ja auie estat modificat en sòn dia.

Era inversion prevista entad aguesta obra ei de dètz-e-nau millions e miei de pessetes des quaus eth 50% les pagará er Ajuntament de Les en tot qu'er aute 50% ei contemplat laguens deth Plan Unic d'Obres e Servicis (PUOS).

Un viatge acabat eth condicionament deth carrèr d'Es Banhs, segontes auança er alcalde Les, Emilio Medán: "ua des obres posteriores per çò que hè a condicionament de carrers serà eth gondronatge damb gasificacion includida dera plaça Era Querimònia a on tanben se i harà eth cambi des esgotaders e tuèus d'aigua".

Emilio Medán tanben mercaue coma un aute des punts deth pòble tà condicionar, abantes des mesi d'ostiu, era plaça dera glèisa. En aguesta part es previsions son d'amar a tème era gasificacion e gondronatge.

Per çò que hè a gasificacion deth pòble Medán explicaue: "Les poipie èster totaument gasificat abantes dera fin der ostiu tot dependent s'es condicions meteorologiques atau mos ac permeten".



S'a començat pera part qu'ei a tocar deth camp de fòtbol

SILVIA PUERTOLAS

# BREUS

**E**r Ajuntament de Bossòst presentaue dimars ua denòncia, ena Comissaria des Mòssos d'Esquadra de Vielha, pes des.hètes amiades a tème per uns desconeishuts en interior deth poliesportiu deth pòble.

Es des.hètes, segontes explicaua eth còsso der Ajuntament de Bossòst Maximo. R. Rodríguez, qué siguec qui formulèc era denòncia, non se pòt qualificar d'ua auta manèra se non coma un acte de "vandalisme".

Aquestes sigueren des-cubertes per un mestre de

gimnastica deth collègi Sant Ròc, qu'anèc entath poliesportiu coma cada setmana entà hèr classe d'educion fisica.

Es Mòssos d'Esquadra ja an estat en poliesportiu entà veir es conseqüencies der acte e poder atau sajar de trapar as responsables. Es parts mès maumetudes son sustot veires, pòrtes de husta. Tanben s'an hèt pintades enes parets interiores der edifici.

Maximo. R. Rodríguez a demanat as Mòssos que s'intensifique era vigilància en interior de Bossòst tà evitar d'autes actuacions atau.



SILVIA PUERTOLAS

## telefons d'interès generau

|              |                               |                       |                   |  |   |  |   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--|---|--|---|
| 973 64 18 01 | Consell Generau d'Aran        | Çò de Saforcada       | (25530 Vielha)    | 973 64 57 26<br>973 64 16 12<br>973 64 01 10<br>973 64 82 07<br>973 64 73 03<br>973 64 44 55<br>973 64 09 79 | Infor. turisme Salardú<br>Infor. turisme Arties<br>Infor. turisme Vielha<br>Infor. turisme Bossòst<br>Infor. turisme Les<br>Infor. Baquéira Beret<br>Cen. Iniciatives Turistiques | Balmes, 2<br>Pl. Urtau, 26<br>Sarriulera, 5<br>Eduardo Aunós, s/n<br>Pl. der Ajuntament, s/n<br>Nucleu Baquéira, s/n<br>Avda. Castièro, 15 | (25598 Salardú)<br>(25599 Arties)<br>(25530 Vielha)<br>(25550 Bossòst)<br>(25540 Les)<br>(25598 Baquéira)<br>(25530 Vielha) |
| 973 64 18 15 | Musèu Val d'Aran              | Major, 36             | (25530 Vielha)    | 973 64 12 91<br>973 64 00 21<br>973 64 82 53<br>973 64 81 05   | Parroquia de Salardú<br>Parroquia de Vielha<br>Parroquia de Bossòst<br>Parroquia de Les   | Sant Andreu, 1<br>Pas d'Arrò, 8<br>Major, 31<br>Pl. dera Glèisa, s/n   | (25598 Salardú)<br>(25530 Vielha)<br>(25550 Bossòst)<br>(25540 Les)   |
| 973 64 18 15 | Ecomusèu de Vilamòs           | Major, s/n            | (25551 Vilamòs)   |  |   |  |   |
| 973 64 18 15 | Musèu S. Jean d'Arties        | Ctra. Baquéira, s/n   | (25599 Arties)    |  |   |  |   |
| 973 64 25 69 | Archiu Istoric Generau d'Aran | Major, s/n            | (25537 Arros)     |  |   |  |   |
| 973 64 00 80 | Pompiers Val d'Aran           | Ctra. Nacionau, 230   | (25530 Vielha)    | 973 64 01 95<br>973 64 00 21<br>973 64 82 53<br>973 64 81 05   | Parada de taxis (Vielha)<br>Coches de línia<br>Informacion meteorologica<br>Informacion carreteras  | Pl. Sant Antòni, s/n   | (25530 Vielha)  |
| 973 64 00 04 | Espitau Val d'Aran            | Espitau, 5            | (25530 Vielha)    | 973 64 01 95<br>973 64 00 21<br>973 64 82 53<br>973 64 81 05   |   |  |   |
| 973 64 02 29 | Dispensari medicau - Les      | Pl. dera Glèisa, s/n  | (25540 Les)       |  |   |  |   |
| 973 64 02 11 | Dispensari medicau - Bossòst  | Sorieu, s/n           | (25550 Bossòst)   |  |   |  |   |
| 973 64 44 62 | Farmàcia Palà - Baquéira      | Edif. Campalias, s/n  | (25598 Baquéira)  | 973 64 01 95<br>973 64 00 21<br>973 64 82 53<br>973 64 81 05   | Deportur<br>Camins des Pirinèus<br>Escòla d'Equitacion<br>Palai de Gèu<br>Complexe esportiu Bossòst   | Sant Ròc<br>Pas d'Arrò Baishi, s/n<br>Ctra. França, s/n<br>Eth Solan, s/n<br>Era Lana, s/n   | (25550 Bossòst)<br>(25530 Vielha)<br>(25530 Vielha)<br>(25530 Vielha)<br>(25550 Bossòst)                                    |
| 973 64 43 46 | Farmàcia Palà - Arties        | Ctra. deth Pòrt, s/n  | (25599 Arties)    |  |   |  |   |
| 973 64 23 46 | Farmàcia Català - Vielha      | Avda. Pas D'Arrò, s/n | (25530 Vielha)    |  |   |  |   |
| 973 64 25 85 | Farmàcia Palà - Vielha        | Sentin, 1             | (25530 Vielha)    |  |   |  |   |
| 973 64 20 39 | Farmàcia Moralejo - Bòrdes    | Antecada, s/n         | (25551 Es Bordes) |  |   |  |   |
| 973 64 02 19 | Farmàcia Almansa - Bossòst    | Eduardo Aunós, s/n    | (25550 Bossòst)   | 973 64 72 32<br>973 64 24 44<br>973 64 08 88<br>973 64 28 64<br>973 64 81 57                                 |   |  |   |
| 973 64 72 44 | Farmàcia Almansa - Les        | Querimònia, 3         | (25540 Les)       |  |   |  |   |
| 973 64 20 44 | Mossos d'esquadra             | Edif. Tressens baish  | (25539 Betren)    | 973 64 20 88<br>973 64 72 91<br>973 64 71 00   | Gasolinera - Vielha<br>Gasolinera - Era Bordeta<br>Gasolinera - Pontaut   | Gtra. deth Tunel, s/n<br>Gtra. N-230, s/n<br>Gtra. N-230, s/n  | (25530 Vielha)<br>(25551 Era Bordeta)<br>(25549 Pontaut)  |
| 973 64 80 14 | Comissaria - Les              | Ctra. de França, s/n  | (25540 Les)       |  |   |  |   |
| 973 64 52 77 | Guàrdia Civil - Baquéira      | Parcage Baquéira, s/n | (25598 Baquéira)  |  |   |  |   |
| 973 64 00 05 | Guàrdia Civil - Vielha        | Montcorbison, s/n     | (25530 Vielha)    |  |   |  |   |
| 973 64 81 77 | Guàrdia Civil - Bossòst       | Sorieu, s/n           | (25550 Bossòst)   |  |   |  |   |
| 973 64 72 29 | Trafic - Bossòst              | Sorieu, s/n           | (25550 Bossòst)   |  |   |  |   |
| 973 64 01 75 | Caserna militar - Vielha      | Pas d'Arrò, s/n       | (25530 Vielha)    |  |   |  |   |

# Eth poliesportiu de Vielha acuelh eth Illau trofèu de karate Kumite-Palai de Gèu

Redaccion  
VIELHA


Uns quaranta cinc esportistes, d'edats comprenudes entre 6 e 15 ans, participauen era passada dimenjada en Tresau Trofèu de Karate Kumite Palai de Gèu. Era competicion, que se hec ena sala polivalenta de Vielha, compdèc damb era participacion des clubs Palai de Gèu, G.E.R., Albesa, Dinamics, Castellserà e Natacion Tàrrega. Eth club aranés, Palai de Gèu, auec ua actuacion plan remarcable respècte as auti equips competidors venguts de dehòra.

Es karatèques deth Palai pugèren tath pòdium en totes es categories e es resultats qu'artenheren sigueren es següents: En benjamin A (de 6 e 7 ans), Adrian Millan e Alex Escriuela, sigueren prumèr e dusau respectiuament e Mònica Robles e Pol Casabayò obtengueren eth tresau lòc, toti eri deth club Palai de Gèu. Ena categoria de benjamin B (8 e 9 ans), dominada per esportista Pedro Barahona, deth club Dinamics, es aranés Isabel Rey e Alexander Lorente artenheren era dusau e tresau plaça respectiuament.

Des alevins (10 e 11 ans) cau remercar eth dusau e tresau lòc d'Aaron Morente e Yaiza Mateo deth Palai, per darrèr deth guanhador dera categoria Jonathan Hernández, deth Dinamics.

Per çò que tanh as infantils, (12 e 13 ans), era melhor posicion des aranés l'artenhe Manuel Fernández que demorèc tresau.

En juvenils (14 e 15 ans) a diferéncia d'edats inferiores, i auie dues categories, hemnes e òmes. Samuel Bermudo e Raul Nieto deth club Palai artenheren eth dusau e tresau lòc per darrèr de Frederik



Moment dera competicion deth Illau. Trofèu Kumite-Palai

ARCHIU

Savali, deth club Albesa.

Des juvenils femines eth prumèr lòc siguec entara competitora aranesa, Patricia García, en tot qu'eth dusau siguec

entà Arantxa Montero deth Palai. Eth tresau lòc lo compartien M. Mar Mata e Laia Castellarnau, totes dues deth G.E.R.

## • ESPORTS •

### FÓTBOL

#### U.D.BOSST



"Première Division Poule A" Liga Francesa

Aguesta dimenjada descansarà dera competicion de liga.

#### A.R.LES



"Promotion Poule A" Coupe Amitié

A.R. Les 1-Landhort Estancardon 1  
Er equip deth Les passaua tà semifinaus dempuèis de guanhagar 4-3 enes penaltis.  
Deman dimenge er A.R. Les jogarà tès 15:00 ores era semifinala contra Bagnères de Luchon. Eth camp ei per confirmar.

#### F.C.VIELHA



"2e Division Poule B" Liga Francesa

Aguesta dimenjada descansarà dera competicion de liga.

#### ESCOLA DE FÓTBOL



(Categoria mens 11) Liga Francesa

Aué dissabte, tès 15:00 ores en camp der I.E.S d'Aran.

(-11) Esc.de Fótbol-Ent.Garonne



(Categoria mens 13) Liga Francesa

Era categoria de mens 13 descansarà aguesta dimenjada.

(-13)



(Categoria mens 15) Liga Francesa

Esc.de Fótbol 3 - Salies-Mane 2  
Era categoria de mens 15 descansarà aguesta dimenjada.

(-15)



(Categoria mens 17) Liga Francesa

Aué dissabte, tès 15:00 ores en camp deth Vielha.

Esc.de Fótbol - Salies-Mane (-17)

## CONSELH ESPORTIU

Fasa territoriau de Natacion



Era passada dimenjada es mainatges aranés competien enes desparièrs modalitats dera fasa territoriau de natacion ena piscina deth collègi Episcopal de Lhèida. A contunhacion auem detalhat eth prumèr aranés classificat en cada ua des categories e modalitats atau coma eth lòc artenhat per aguesti ena classificacion generau. Tanben nomenam es nadadors classificats tara fasa finau de Catalunya.



Er Episcopal de Lhèida acuelhèc era prova

#### Liure

Infantil Femenin (100 mètres)

Marina Font

Infantil Masculin (100 mètres)

Miguel Palanca

Alevin Femenin (50 mètres)

Mireia Faure

Alevin Masculin (50 mètres)

Pep Casasayas

Benjamin Masculin (25 mètres)

Guillem Vilches

#### Esquia

Infantil Femenin (100 mètres)

Marina Font

Infantil Masculin (100 mètres)

Alfonso Robles

Alevin Femenin (50 mètres)

Mireia Faure

#### GENERAL

Alevin Masculin (50 mètres)

Pep Casasayas

Benjamin Masculin (25 mètres)

Edgar Garcia

#### Braça

Infantil Femenin (100 mètres)

Marina Font

Infantil Masculin (100 mètres)

Miguel Palanca

Alevin Femenin (50 mètres)

Mireia Faure

Alevin Masculin (50 mètres)

Pep Casasayas

Benjamin Masculin (25 mètres)

Edgar Garcia

#### Parpalhòla e liure

Infantil Femenin (100 mètres)

Marina Font

Marina Font

Marina Font

Marina Font

Infantil Masculin (100 mètres)

Alfonso Robles

Alevin Femenin (50 mètres)

Mireia Faure

Alevin Masculin (50 mètres)

Pep Casasayas

Benjamin Masculin (25 mètres)

Edgar Garcia

.....

Classificats tara finau de Catalunya que se disputarà era dimenjada deth 22 e 23 deth mes de mai.

#### Esquia, parpalhòla e liure

Marina Font

#### Braça

Mireia Faure

Marina Font

## bramau

## Vau era pena d'èster aranés

**A**quest ei eth Bramau numerò 50. D'AUÉs n'a gessut quau qu'un de mès. Comence a èster significatiu d'un petit miracle. Hè quauqui ans anè a seguir uns estudis de postgrad ena Universitat de Lleida. Demanè de poder hèr es trebalhs deth cors en aranés e practicaments toti es professors (tostemp i a excepcions) ac trobèren interessant e ac autorisèren. En ua ocasion ena quau expliquè ath deuant d'un grop d'amics qu'er aranés tanben me servie ena Universitat, se n'arrien. "Qué vas a estudiar? fisica quantica?" diguie un en ton de burla. Certanament auançam e an estat diuèrsi aquerí qu'an podut hèr causes en aranés enes universitats. E cò qu'ei extraordinari ei qu'er aranés (e era sensibilitat deth director d'aguest diari), m'a permetut pendent cincuenta setmanes expressar es mieus idies d'ua forma fòrça publica entre es aranesi e entre d'autres personnes sensibles, que tot soent m'escriuen, de mès enllà d'aguestes montanhes.

Diuèrsi viatges m'an demanat eth perquè dera paraula que da nòm ad aguesta seccion. Un Bramau ei un esturment dera musica tradicionau aranesa compausat per un topin de hanga cueta o un tronc uedat, ua pèth d'animaus e ua còrda que trauèssera pèth tibada. Tanben se la coneish damb eth nòm d' "ola petadera" "bramatopin", "talhon" o "bramauera" segontes eth

materiau e es mesures. Eth son que hè aguest esturment sembla es brams deth bestiar. Sembla fòrça ath bramau der animau herit, abandonat, queishós. D'aquiu eth nòm: der esforç hèt per mostrar es problemes (sense amagar es millores), deth patiment raujós pes atacs indiscriminats e pes passi perduts, pera alegria expressada des petiti auanci...

Per aquero referisqui es problemes qu'an es professors valencians, que se senten perseguits peth govern valencian per ensenhar en catalan. O qu'eth Tribunau Suprem a estimat qu'en País Basc entara concession d'un servici de limpieza d'un fronton non ei un requisit imprescindible de saber euskera (demanà-lo serie discriminatòri, diden), coma s'es senhors qu'an de limpiar non auessen de relacionar-se damb arrés, non auessen de signar un contracte de concession o laborau,... ei a díder coma se non auessen vida sociau. O...

Mès tanben me permet referir-me as occitans d'Itàlia que realisen ua campanha de promocion der occitan fòrça interessanta. Plantegen: "Encara vau era pena d'èster occitans"; e categoricament contèsten "Ò! perque enes nòstres vals s'a assolidat un orgulh de pertanhença que non i auie aut jamès, fondamentat sus ua lengua e cultura comuna damb 10 sègles d'istòria". Podetz aplicar es madeishi plantejamens ar aranés, ath cata-

lan, ar aragonés,... E continuen: vau era pena d'èster occitan "perque era experiéncia demòstre que sonque partint d'ua identitat culturau fòrta... se pòt trapar un motor de desenvolopament". A valut era pena.

Eth 14 d'abriu passat en cine de Vielha, ua amassada damb mès de cent personnes tractaua ua qüestió molt importanta entara economia deth miei e baish Aran: era dubertura dera Estacion d'Esquí Tuca. Se parlaue de futur, de diners, d'espleita, de possibilitats tecniques, de politica,... Era soleta lengua emplegada, damb es natraus excepcions, siguec era aranesa. En uns moments enes quaus era lengua pèrd terren as nivèus d'us familiar e abituau, mès de cent personnes son capaces d'amassà-se entà parlar de futur e ac hèn en aranés. Quan cèrti Ajuntaments son en un procès d'abandon der emplec dera lengua pròpia e oficial (entre d'autres accions comence a èster corrent sénter a bèth aguasilh hèr bands e pregons sonque en castellano) ua iniciativa sociau e populara de prumèra orden rebrembe qu'ei utila entà entené-se. Ath margin des consideracions sus eth contenut me hec plaser de veir qu'encara demore fòrça gent qu'identifique país, terra, futur damb er emplec dera lengua pròpia. Vos posqui assegurar, damb tot eth dò, que en cap mès de lòc d'Occitània auesse passat ua causa parella. Aquerò, d'un punt de vista sòcioidentitari,

ère un bramau.

Es Bramaus m'an permetut d'expressar publicament era mia consideracion per accions coma era qu'en sud d'Itàlia ua petita collectivitat d'occitans qu'ena Edat Mieja se placèren en pòble de La Guardia, hugent des persecucions dera inquisicion per motius religiosi, a occasionat un tractament respectuós des autoritats universitàries que les assegure que poderàn estudiari er occitan ena Universitat de Calabria.

Aguest Bramau me permet tanben ua petita referéncia a ua obra. Ven d'aparéisher "Aicí Occitania, Catalòg de la Creacion Occitana" un recueil hèt per Claudi Molinier, en nòm der Institut d'Estudis Occitans, damb es referéncies des autors, cantautors, gropes de musica, teatre, associacions... de tota Occitània, que hèn un trebalh de creacion. I a mès de tres cents autors (escrivans, literats...), mès de seishanta revistes, mès de cent cincuenta cantaires e gropes de musica,... E tot açò ei perqué ei viua; perque i a molta gent qu'cre que vau era pena d'èster occitan; perque i a fòrça gent que coma pòt hè un bramau reclamant era identitat

Jusèp Loís Sans Soscasau  
Institut d'Estudis Occitans - Aran  
jsans1@pie.xtec.es

## Es Corbilhuèrs prèmien es petits deth grop damb un viatge tà Saragossa

Redaccion  
VIELHA

Un an mès era seccion infantil dera Associacion Culturau Es Corbilhuers de Les, Es Corbilhonets, se n'anat de viatge. Es dies 24 e 25 d'abriu es mainatges e mainades que pertanhent ad aguesta associacion e que desvolopen activitats qu'an que veir damb era musica, cançon e dança tradicionau, visiteren era ciutat de Saragossa e eth parc e Monastier de Pèira.

Cada an e des de hè quate, per aguestes dates, era associacion premanís ua gessuda culturau damb era fin de

qu'es mainatges gaudisquen de dus dies de convivència coma un petit prèmi pera sua constància, dedicacion e eth sòn esforç.

Dejà eth prumèr an es Corbilhonets coneisheren es alumnes d'ua escòla a pròp de Barcelona. Er an seguent visiteren era calandreta o escòla occitana d'Oloron St. Maria en França en tot qu'est'an passat viatgèren tà Montserrat e Barcelona.

Era Associacion Culturau Es Corbilhuers de Les se'n hèt cargue enguan, ar igual qu'ans entà darrèr des despeses der autocar a mès d'aportar ua petita quantitat per



Imatge deth parc deth Monastier de Pèira pendent era visita des Corbilhonets

mainatge. Aguesti sòs se remassen des diuèrses actuacions qu'ath long der an hè eth grop de cant e dança e tanben des quòtes trimesadères sòcis.

Era Associacion Culturau Es Corbilhuers de Les amie a tèrme, des dera sua creacion

ua importanta labor en çò que hè ara recerca e difusion dera musica e cançon tradicionau gascona. En tot coïncidir damb eth cors escolar es mainatges deth pòble assistissen a talhiers de musica (flaüta e acordeon), cant e dança.

Tot açò damb era finalitat

d'assolidar era tradicionau d'aguest pòble deth Baish Aran qu'a mantengut secularment era tradicion dera hèsta deth haro a on era musica e era dança jòguen un papèr plan important qu'Es Corbilhuers vòlen conservar.

## Carona enjós

# Teatre: la creacion de Gaston Febus

David Grosclaude  
LESCAR

**L**o petit vilatge d'Espeisheda en Bearn auria pas jamai pensat de conéisser un eveniment cultural d'aquestes e, Miqueu de Camelat el meteis, auria de segur pas imaginat que caldriá esperar tantas annadas per que foguésse enfin creada sa pèça Gaston Febus.

Lo 22 de mai la tropa del vilatge bearnés presentarà pel primièr còp una version d'aquella tragedia de l'autor gascon. Escriuta en 1914 per un autor qu'aviá madurat, qu'aviá ja provat qu'era un dels màgers escrivans occitans de l'epoca, poeta, novelista e de còps cronicaire jornalista, Gaston Febus aviá fins ara espaurit los mai valents o benlèu digun aviá quitament pensat a montar aquella pèça.

La tropa bearnesa, composta de joves afogats pel teatre a ja creat tres o quatre pèças mas jamai s'era atacada a un tèxte coma aqueste.


Primier pr'amor es una tragedia e que lo teatre popular amator es mai en cercas de farcadas que non pas de pèças com Gaston Febus: quasi dos mila vèrses en una lenga fòrta, porgada, trabalhada coma pòt èstre la lenga de Miquèu de Camelat. I aviá de segur de qué far paur als actors amators del teatre occitan.

Puèi cal reconéisser que l'edicion d'aquella pèça datava, òm l'aviá un pauc desbrombada. Un primièr projècte de la montar sortiguèt en 1990 en previsio del 600en aniversari de la mort de Febus (1391). Mas lo projecte poguèt pas espelir. Cal dire que i a pas cap de tropa de teatre que siá professionala en Gasconha e que jògue en occitan. Se i a quauques professionals en

Lengadòc e en Provença, la partida oèst del territori occitan era a pas aquela escasença. Es curiós quand òm vei lo nombre de tropas d'amators que jògan en occitan per tota la Gasconha e lo nombre d'òbras qu'existisson.

### Los Perulhós

Ajudada per un metedor en scèna los actors de la tropa dels *Perulhós* sabon que cal



Miquèu de Camelat a l'atge de trenta ans

anar endavant, que cal progressar.

Las repeticions comencèron al mes de novembre passat. Foguèt primièr pels actors la descobèrta del tèxte. Lo personatge de Febus es pas de bon jogar.

Camelat a teissut un tèxte en una lenga qu'es pas la de cada jorn e a bastit una pèça a la faïçon dels grans classics dont las òbras emplenavan sa biblioteca, que foguèssen los classics grècs, latins o castellans, italiens e autres. Las repeticions son donc a l'encòp un travalh teatral nòu per la tropa mas tanben un travalh lingüistic de primiera.

### La mort de Febus

Camelat a pintrat la darrière jornada del senhor Febus abans sa mort. Lo comte sap pas que's morirà. Al castèl de Moncada a Ortès passan tots los que pensan que s'ameritan de jogar un ròtle màger per la succession de Febus, aquel senhor que pòrta la fauta d'avet tuat son eretier de sa man. Lo poder, l'amor, la malediccion, la fin d'un monde, Camelat o amassèt tot en aquella pèça.

Quan escriguèt aquella pèça sabiá plan que seria fòrça malaisit de trobar los actors per la jogar. La mòda èra a la farcadas e res mai. Lo teatre qu'agradava a l'epòca èra

lo de son amic Simin Palay, de mai bon abordar per tropas de vilatges, per amators. Mas Camelat èra anat a Barcelona e dins sas cronicas publicades en 1912 ditz son admiracion per aquela vila ont se jòga teatre en catalan dins las salas grandas.

Benlèu Camelat pensava que calia escriure, malgrat tot e que la pèça seriá plan jogada un jorn, calguèsse qui tamenter esperar fòrça temps; esperar qu'una generacion novèla foguèsse en cercas d'un teatre diferent.

### Referència

Miquèu de Camelat avia rason e son òbra es uei una referència que siá son òbra poetica o de novelista. Es l'autor del poëma titolat *Beliña* qu'es sovent comparat amb Mirella de Mistral. Es vertat que Camelat a pas avut la renomada del poëta provençal.

La pèça Gaston Febus s'amerita d'estre jogada un pauc pertot en Occitania mas taben en Catalunya. Efectivament es al castèl d'Ortès, dit castèl Moncada, que se debana la pèça. I a noms que mòstran los ligams istorics entre Gasconha e Catalunya e Miquèu de Camelat coneixiá l'importància istorica d'aquestes ligams e ne pressentiá segur l'importància per l'avenir.

La pèça de Camelat serà jogada pel primièr còp lo 22 de mai a 21 horas a Espeisheda, a quauques quilomètres de Pau.

Se fa dins l'encastre d'un festenal organizat per quel vilatge bearnés jo lo títol de *Teatre d'Òc en Bearn*.

entendre per aquells que dominon pas ben la lenga, que franchimandejan pas gaire o gens.

Una bona nova pasmens per acabar: dins l'encastre de la tresena Setmana Occitana de l'Arxiu Occità que se debanarà del 18 al 23 de mai a l'Universitat Autònoma de Barcelona s'i presentarà un metòde d'occitan estandard (lengadocian) flame-nòu pensat per d'estudiants catalanofòns.

Ara vos desiram un excellent aprendissatge en esperar que poscastz participar plan lèu a la dictada occitana dins una de sas sesilhas venidoiras...

## Aprendre l'occitan

Claudi Balaguer

hairons de l'Aude per la digerir, prautir, pastar e escalpar d'un biais personalizat ...

Son pas gaires malastrosament los metòdes per apprendre la lenga d'òc. Espeliqueron essencialament durant la fin de las annadas setanta aprèp lo periòde occitanista màger d'aquesta fin de siècle. En aquell moment fòrça gents volián tornar recuperar la lenga del papeta e/o de la mameta, dels aujòls, la lenga del brèc. Per quelques autres èra una manièra agradiva de mostrar sa voluntat de s'integrar a la societat occitana.

Aital foguèt qu'aparegueron pel lengadocien normatiu: "L'Occitan lèu-lèu e plan" de Gaston Basalgues (Gaston Bazalges, Omnivox, París, 1977), lo metòde "Assimil" d'Alèm Novèl (Alain Nouvel, Assimil, Amsterdam, 1975) e d'autres metòdes de mai per

las differentas varietats dialektalas. La lenga, pel pòble, d'èsser una mena de patés, un parlar en degenerescència, quicòm d'incorrècta passava subran a ésser un còdi esrich amb una gramatica e de règla que l'equiparavan a totes las autres lengas mai prestigiosas.

Tot un fum d'occitanistas se farguèron son biais de parlar a partir d'aquests metòdes.

E òc, a mai vos caldrà destriar clarament quina varietat volètz apprendre d'en primièr, segon las vòstra necessitats plan segur! Es tanben una bona escasença per descobrir un autre dialècte, per s'esballausir longament e plan plan davant la riquesa lexical, morfologica e tanplan cultura de las terras occitanas.

En çò que concernís lo gascon, avètz a la vòstra disposicion "Lo gascon lèu e plan" (Michel Grosclaude, Omnivox,

París, 1997) de Miquèu Grosclaude e tanben "Initiation au Gascon" (2<sup>a</sup> ed., Per Noste, 1974) de Robert Darrigrand.

Pel lemosin, podètz trapar lo metòde de na Dominique Descomps: "Lo lemosin redde e ben" (Omnivox, París, 1979) que vos farà descobrir una de las varietats mai desconegudas malgrat ésser lo terraire dels trobadors.

D'autres metòdes segurament existisson mas aquestes son bensai los de melhor trobar. Contenon a mai de caissetas que vos ajudaran a obtenir un biais de parlar mai pròp del locutor nadu. Qu'aquests metòdes an ja mai de vint ans e son de còps un pauc vielhets dins quelques facetas.

Per acabar, un pichòt detalh qu'es benlèu pas de negligrir! La part màger d'aquestes metòdes es escrita en francés e probable que son pas de bon

Col·labora l'Arxiu Occità  
de la UAB

<http://www.uab.es/inst-ESTUDIS-MEDIEVALS/ARXIU-OCCITA/>

Institut d'Estudis  
Medievals.  
Edifici B.  
08193 Bellaterra (Barcelona)  
Telèfon 93 581 11 44  
E-mail  
arxiuoccita@blues.uab.es

## miralhem-mos

# “Ena petanca s'amasse gent de toti es partits politics”



## A.PETANCA LES

XAVI GUTIÉRREZ E RIU

**E**n un vilatge com Les, també ua grana activitat associatiua -grups de danses e cantaires, agropacion recreatiua, equip de fòtbol...- non i podie pas mancar un club de petanca. Un jòc que, maugrat era sua origina occitana, siguec adoptat pes francés deth nòrd -com plan d'autas causes- en tot devier er espòrt francés per exceŀlència.

Era Asociacion de Petanca de Les se creèc en 1978 coma associacion independenta dera Agropacion Recreatiu, formada pògui ans abantes e qu'arremassau, ath delà dera petanca, eth club de fòtbol e eth de tir ath plat. Aguesta Asociacion siguec era materialisacion d'ua afició que venguié d'ans entà darrèr e qu'ère vedibla enes tornegi que se hègen cada an tara Hèsta Major. Totun açò, Luís Alós -president dera Asociacion- rebrembe que de mainatge i auie mès afició tad aguest espòrt en Bossòst, a on jogauen en antic Grauèr. D'uns ans tà deçà era tendència s'a virabocat e Les compde tamb un club assolidat tant en terren sociau com en materiau, tamb sedenza pròpria. Aguesta sedenza ei plaçada enes baishi der antic collègi des Monges dera Sagrada Familia de Les; ua vielha bastissa a on encara s'enten a campar, es dies plouys, er 'esperit' susveltant dera mare superiora. Mès qu'ara, aquiu, ja non i a miracles tanhenti ara Divina Proviència coma quan apareishien sòs 'queigudi deth céu' dempùs d'aué-les demanat en tot pregar a sant Antoni, e que servien tà pagar eth nau mobiliari escolar. Es dera Asociacion non pòden compdar tamb es favors divins e s'an agut de pagar dera sua pòcha -tamb es quòtes des sòcis e es beneficis dera venta de loteries- es reformes hètes en vielh collègi, que non an estat pas pòques. Er esfòrc



Jugadors de petanca en plena competicion en Les.

ARCHIU

que s'ac a valgut e ara dispòsen de totes es comoditats aquiu laguens, a on s'amassen cada tarde quan eth temps les empedegue jogar ara petanca dehòra. Aquiu hèn partides de bilhar, de cartes e d'auti jòcs de taula, guarden toti es canaus de TV qu'aufrís eth satellit o, simplament, comenten es darrèri aspèctes dera actualitat. Son aguestes relacions sociaus que hè possible era Asociacion es que destaque Luis Alós per dessús de tot, en díder: “Ena petanca s'amasse gent de tot tip, de tota classa sociau e de toti es partits politics”. Ei ua activitat que, ath delà deth sòn vessant competitiu, permet e desvolope er apropiament entre era gent.

Lèu toti qu'auem jogat ara petanca de mainatges. Mès qu'er espòrt federat ei ua auta causa e a es sòns intrinquis. I a dues variantes principaus deth jòc: era dobleta, tamb quate jogadors, dus contra dus e tres bòles cadun, e era tripleta, a on competissen dus equipes de tres jogadors tamb dues bòles per competitor. Er objectiu deth jòc qu'ei lançar es bòles cò de mès a prop possible deth boliche, era petita boleta de husta. Prealablament, enes competicions, es bòles son

mesurades e pesades tà que s'ajusten ath còdi estableert. Ath delà, es jugadors an de competir obligatòriament tamb er equipament oficial: pantalons blus, camisa blanca e pòlo blu tás de Les, dessenh d'Armand Basi -sòci d'autor dera Asociacion. Pr'amor dera concentracion que requerís eth jòc, pendent es tirades, laguens d'ua competicion non se pòt parlar e cau complir ua sèrie de normes. Aguestes, totun açò, non especificuen es condicions deth terren de jòc e, mès enlà d'ues mesures estàndard, toti es terrens -exceptada era èrba- son boni tà jogar: ja siguen arribents, gondronada, de tèrra... E tà dificultar mès eth jòc se cerquen es obstacles naturaus: peiretes, huelhes...

Dempùs d'un sorteg en quau se decidís er orde de tirada, eth jogador que comence mèrque un *ruedo* o cercle en solèr, d'a on calerà llançar totes es bòles. Un còp plaçat eth *boliche* coma objectiu-a ua distància de sèt a onze mètres deth cercle-eth propaire d'un des dus equipes lance era prumèra bòla, e ara seguida ei eth torn dera auta equipa, qu'a de llançar tantes bòles coma sigue de besonh entà pr'amor

de mielhorar era approximacion dera bòla deth rivau tath *boliche*. Cada partida cònsta de diuèrses jogades e la guanhe era equipa qu'artenh abantes es 13 punts. Mès qu'es punts son que s'obtien, un per bòla, guaires mès bòles age a prop deth *boliche* tostemp qu'aguestes siguen deth madeish equip. Entà esvitar possibles subjectivitats ara ora de decidir es punts, uns arbitres s'encueden de mesurar es distàncies e de controlar es diuèrses escadencies deth jòc.

Eth còp mès espectaclós dera petanca -assimilable ath gòl fotbolistic- qu'ei eth *carreau*, quan s'artenh a desplaçar ua bòla deth rivau en tot qu'era naua demore en sòn lòc. Mès qu'auem jogat non s'artenh pas facilament. Cò que tanpòc non sembla de bon hèr ei guanhar era posicione deth rivau tath *boliche*. Ath respecte i a ua dita francesa que ditz: “Boule devant, boule d'argent”, mos comente Juan Barés -un des membres dera Asociacion- en tot referir-se ara importància de sajar de plaçar era bòla deuant deth *boliche*.

Era Asociacion de Les apertien coma federada ara Fédération Française de

Pétanque et Jeu Provençal laguens deth Comitè dera Hauta Garona. Cada an ei fixat un long calendari de competicion de hereuèr enquia octobre, maugrat qu'es de Les sonque participen enes campionats quan les va ben, baishant inclús enquia Lhèida tà competir. Mès era competicion non ei pas er objectiu prumèr deth club. Luenh deth 'professionalisme' francés, tamb clubs força potents que compden tamb campions deth mon, er interès principau tás de Les qu'ei de participar e relacionar-se tamb es auti clubs e participaires.

Era Asociacion organise actuauament dus tornegi ar an, era un entà mai, eth de primavera, e er auta tara dimenjada de Sant Joan, qu'enguan -eth 20 de juny- serà dejà eth 9au Torneg Vila de Les, un campionat per triples, a on s'amassen mès d'un centenat d'equipes tamb un prèmi en metallic de 10.000 francs ath delà des complements dera inscripcion. Mès, abantes, eth pròpeli 16 de mai mos demostrar un auta campionat, aguest per dobletes.

Apropatz-vos tà Les e descurbiratz eth petit mon dera petanca.